[illegible]
چهارصفحه
شهادت
ارگان مرکزی حزب اسلامی افغانستان

نمبرمسلسل (۱۱۷۱) سال نزدهم شماره (٦٨) پنجشنبه (١٤) سرطان
۱۳۷۵ هـ . ش (۲۰) صفرالمظفر۱٤۱۷ هـ . ق (٤ جولاي ۱۹۹٦ م

کابینه جدید درکابل اعلان گردید

قراراست کابینه جدید امروز مراسم تحلیف رابجا آورند

کابل – ۱۳ سرطان : به اساس پیشنهاد مقام صدارت عظمي ومنظوري ریاست دولت اسلامي ، کابینه جدید حکومت موقت اسلامي افغانستان روزگذشته در کابل اعلان

وهمگام باآن استعفاي کابینه اسبق توسط رئیس دولت منظورگردید .

به اساس گزارش خبرنگار اعزامي شهادت ازشهرکابل ، کابینه جدید فعلاً داراي (۱۰) عضومي باشد و وزرات هاي دیگر حکومت موقت اسلامي الي پیوستن سایر احزاب وگروه هاي جهادي به پروسه صلح همچنان باقي خواهند ماند . به اساس هدایت محترم رئیس دولت براي وزارت خانه هاي که تاحال وزیرتعیین نشده ، وزراي قبلي بحیث سرپرست وزارت ایفاي وظیفه نمایند .

به اساس گزارش خبرنگار شهادت ازشهرکابل، محفلي که دیروز به مناسبت ص(٤)

محترم وحیدالله «سباوون»
وزیردفاع

محترم محمدیونس «قانوني»
وزیرداخله

محترم انجنیر احمدشاه «احمدزي»
وزیرتعلیم وتربیه

محترم عبدالهادي «ارغندیوال»
وزیرمالیه

محترم مولناقیام الدین«کشاف»
وزیراطلاعات وکلتور

محترم سید حسین «انوري»
وزیرکاروامور اجتماعي

محترم سیدمحمدعلي «جاوید»
وزیرپلان

محترم مولوي سمیع الله«نجیبي»
وزیر امورشهداومعلولین

دوحدت اسلامی گوند مشراستاد محمد کریم «خلیلی » د بی بی سی سره په مرکه کی :

که زمونږ غوښتني اوملحوظات په معقول ډول حل شي کیدای شي دحزب اوجمعیت په اتحاد ورگډ شو

مونږ همیشه دمذاکراتو طرفدار وو او اوس هم یو

مونږ یوځل بیا دټولو ښکیلو ډلو ترمینځ په خبرو اترو او ډیالوگ تاکید کوو

بامیان – دچنگاښ ۱۳ مه : داسي امکان شته چې دوحدت اسلامي گوند به دحزب اسلامي اوجمعیت اسلامي ترمنځ له شوي تړون سره یوځای شي .

دبي بي سي راډیو دڅېرې شېبې دېوه خپاره شوي خبرله مخې ویل کېږي چې : دافغانستان ددولت دمخالفو تنظیمونو څخه یوتنظیم (وحدت اسلامي) به دمذاکراتو په نتیجه کې داسلامي دولت سره یوځای شي . (٤)مخ

الهی لارښوونې

یوسف علیه السلام وویل:ای زما ربه ! ددي په نسبت بندي کیدل ماته ډېر ښه دي چې زه هغه کار وکړم چې دا خلك یې له ماته غواړي . اوکه ته دهغو دسیسې له ماڼه دفع نه کړې نوزه به دهغو په دام کې ونښلم اوپه ناپوهانوکې به شامل واوسم .دهغه رب دهغه دعا قبوله کړه اودهغو ښځو چلونه یې ورڅخه دفع کړل ،بیشکه هماغه دی چې دهر چا اوری اوپه هرڅه پوهیږي .

(یوسف-۳۳،۳٤)

رهني اوتعميراتي بانك بيا په فعاليت پيل وكړ

(٤)مخ

بنا برگزارش مجله انگلیسی زبان «تایمز» :

عکس العمل ها در داخل وخارج درمقابل راکت پراگني طالبان افزایش مي یابد

بیش از نیم ملیون مردم کابل باکمبود موادغذایی مواجه میباشند.

کابل – ۱۳ سرطان : درحالیکه عکس العمل ها درداخل وخارج نسبت به حملات راکتي وکورکورانه گروه طالبان برمناطق مسکوني شهرکابل ، روزبروز افزایش مي یابد، مجله انگلیسي زبان «تایمز» دراین رابطه نگاشته است : افراد مسلح این گروه که درجنوب کابل مستقراند، همواره شهرکابل را هدف سلاح هاي ثقیل ودوربرد قرارمي دهند که به اثر آن ده هاتن ازمردم غیرنظامي آن شهرقرباني راکت پراگني هاي بي موجب آنهامي گردند .

مجله مذکور همچنان مي نگارد : سال گذشته گروه موسوم به طالبان خودرا ص(٤)

دهیواد دصدراعظم په توگه د ورور حکمتیار دټاکني له امله دکوریا دلومړي وزیر دمبارکۍ پیغام

کابل – دچنگاښ ۱۳ مه : دافغانستان داسلامي دولت دصدراعظم په توگه دورور حکمتیار دټاکل کیدو له امله دکوریا د خلکو دډیموکراتیک جمهوریت دصدراعظم «کانگ سانگ سان» له خوا کابل ته دمبارکي پیغام رارسیدلي دي .

په پیغام کي ویل شوي : دافغانستان داسلامي دولت صدراعظم په توگه ستاسوجناب دټاکل کیدو په خاطر خپل دزړه له کومې مبارکي څرگندوم . پوره باورلرم چي ددواړو هیوادونو ترمنځ په دوستانه اړیکي او همکاري زمونږ دخلکو په گټه لازیاته پراختیا ومومي .

له وخت نه په استفادي سره په دي مهمه وظیفه کي دتاسي دبري او افغانستان ته دسولي اوثبات هیله کوم .

###

دعظمی صدارت مقام ته د ټاکل کیدو له امله :

دډاکترحامدالغابد له خوا ورور حکمتیار ته دمبارکی پیغام

کابل – دچنگاښ ۱۳ مه : دافغانستان داسلامي دولت دصدراعظم په توگه دورور حکمتیار دټاکل کیدو له امله داسلامي هیوادونو د کنفرانس دعمومي منشي ډاکترحامد الغابد لخوا ددوي په نامه په دي شرح کابل ته دمبارکي پیغام رارسیدلي دي .

دافغانستان دعظمي صدارت په مقام باندي ستاسو دکاردپیل له امله خپلي ډېري ښې مبارکي وړاندي کوم . هیله لرم چي دصدراعظم په توگه به تاسو جناب دافغانستان دجگړه ځپلي ملت دسولي اوثبات لپاره گټورواقع شي .

عقیده لرم چي تاسي جناب به بریالي شي چي دېرزړوقضیي ټولو اړخونو، مړاداواسلام په گټه د اختلافونو دسوله ایزحل په مقصد په دگډو تفاهم لاره پرانیزي .

###

ددولت رئیس دطالبانو دراکټي بریدونو له مصیبت ځپلیوسره (۵۰) میلونه افغانۍ مرسته وکړه

کابل – دچنگاښ ۱۳ مه : دافغانستان داسلامي دولت جمهور رئیس استاد«رباني » دروان کال دچنگاښ دمیاشتي دشپږمې نیټي دراکټي پیښو دشهیدانو اوټپیانو له کورنیو سره نقدي مرسته وکړه .

دکابل څخه دشهادت خبریال رپوټ راکوي دغه مرسته چي پنځوس ملیونه افغاني دي دهیواد دجمهوررئیس لخوا هغه کمیسیون ته ورکړل شوي چي څو ورځي دمخه ني دنوموړي نیټي دراکټي پیښي دمصیبت ځپلو دردونودکمولو اوله هغوي سره دخواخوږي په خاطر موظف کړي و .

په رپوټ کي ویل شوي چي ددولت (٤)مخ

طلوع آفتاب پراگماتیزم در ظلمتکده، کریملن: مسکو: بوریس یلتسین رئیس جمهور فدراسیون روسیه جنرال متقاعد الگزاندر لبد رئیس شورای شورای امنیت را به شورای وزیران معرفی میکند. در انتخابات ۲۷ جوزا در روسیه، یلتسین ۳۵،۰۲ ٪ و لبد ۱٤،۷۳ ٪ آراء را بدست آوردند. از آنجاییکه هیچ یك از کاندیداها نصاب لازم را بدست نیاوردند، دور دوم انتخابات بروز چهارشنبه ۱۲ سرطان، سرنوشت دستگاه حاکمه را رقم خواهد زد.

دامریکا دآزادۍ دکلیزې له امله د«بلکلنتن » په نامه داستاد رباني له خوا دمبارکۍ پیغام

کابل – دچنگاښ ۱۳ مه : دافغانستان داسلامي دولت دجمهور رئیس استاد «رباني » لخوا دامریکا دمتحده ایالاتو دخپلواکۍ دوه سوه شلمي کلیزي له امله دوغه هیواد دجمهوررئیس په نامه واشنگتن ته دمبارکي پیغام مخابره شوي دي . (٤)مخ

علما ، موسفیدان وبزرگان ولسوالي چهاردهي ولایت کابل :

طي ارسال پیامي ، حمایت خود رااز همبستگي واتحاد حزب وجمعیت ابراز داشته اند

کابل – ۱۳ سرطان: به سلسله ارسال پیام هاي تبریکیه عنواني برادرحکمتیار امیرحزب اسلامي افغانستان بحیث صدراعظم جدید افغانستان قوماندانان، مجاهدین، علما و موسفیدان ولسوالي چهاردهي ولایت کابل، بهترین تبریکات وتمنیات نیك خود را نسبت به اتحاد وهمبستگي تاریخي میان حزب اسلامي وجمعیت اسلامي ابرازداشته اند .

درپیام مذکور، مردم مسلمان ومتدین ص(٤)

سلیمانشاه سرپرست سرقونسلگری افغانستان درپشاور:

افغان ها باید از اخذ پاسپورت هاي جعلي وتقلبي خودداري نمایند

پشاور – ۱۳ سرطان : برخي ازاشخاص براي برآورده شدن منافع شخصي شان پاسپورت هایي راکه توسط حکومت افغانستان باطل اعلان شده بالاي افغان ها بفروش مي رسانند .

سیدسلیمان شاه سرقونسل دولت اسلامي افغانستان مقیم پشاور طي صدور اعلامیه اي اظهارداشته که خواست ما ص(٤)

گروه طالبان درشرایطی که همه طالب صلح اند ، برموقف جنگ طلبانه خود تاکید می نماید

تبصره رادیو مسکو

مسکو – ۱۳ سرطان : درحالیکه همه جناح هاي داخلي قضیه افغانستان برسر قراري صلح وامنیت درکشورشان تاکید مي ورزند، گروه طالبان باادامه موقف جنگ طلبانه وحملات راکتي بر شهرکابل، طالب غصب تام قدرت مي باشند . ص(٤)

دعظمی صدارت په اقتصادی چاروکی سلاکاروزیر د انگلستان دسفارت دسوداگرۍ چارو له استازي سره وکتل

اسلام آباد – دچنگاښ ۱۳ مه : دعظمي صدارت په اقتصادي چاروکي سلاکار وزیرحمیدالله «وکرزي» تیره ورځ ترغرمي مخکي په اسلام آباد کي دانگلستان دسفارت دسوداگري له مستشار پیبانگ ایوان سره خبري وکړي . (٤)مخ

براي ایجاد سهولیات بیشتر مهاجران افغان مقیم ایران :

عنقریب خط هوایي مشهد –مزارشریف ، بازگشت داوطلبانه مهاجرین را آغاز خواهدکرد

تهران – ۱۳ سرطان : انتظارمي رود خط هوایي مشهد – مزارشریف براي بازگشت مهاجرین افغان بوطن شان عنقریب مورد استفاده قرارگیرد .

طبق گزارش رادیو تهران، مدیرکل بخش خارجي امورمهاجرین باتذکر فوق اظهارداشت، این اقدام بدنبال تقاضاي مهاجران ولایات شمال افغانستان مقیم ایران ، روي دست گرفته شده است .

وي درمورد چگونگي بازگشت مهاجرین داوطلب افغان گفت ، این عده ازمهاجران مي توانند باخذاجازه نامه خروج ازطریق شرکت هوایي مشهد – بلخ ص(٤)

دطالبانو دراکټي حملي په ترځ کي دمکروریانو یو بلاک ته زیان ورسید

کابل – دچنگاښ ۱۳ مه : طالبانوتیره ورځ دکابل ښارپه لویدیځ کي دهستوگنو پرځایونو باندي راکټونه وویشتل .

دکابل څخه د شهادت خبریال درپوټ په اساس ددغو راکټونونه یو دمکروریانو په یوبلاک باند ولگید چي په نتیجه کي (٤)مخ

شهادت
ارگان مرکزی حزب اسلامی افغانستان
بیانگرعقاید وآرمانهای حزب اسلامی افغانستان
صاحب امتیاز: حزب اسلامی افغانستان
مؤسس : انجنیرحکمتیار
ناشر : ریاست ارشادوفرهنگ
سرمحرر: محمد نذیر«بشارت»
تحت نظر هیئت تحریر
تیلیفون : ۲۵٦۳۷۸۹
آدرس پستی : ۱۰۳٦ یونیورستی تاون -پشاور

دبی طرفانو سیاست

په تیرو څلورو کلونوکي بې طرفانه سیاست زموږ په هیواد کي یوځانګري مفهوم موندلي . بې طرفي یعني ددوو هغو قوتونو په منځ کي چي دمتقابلو جبهومحوروونه وي، دیوه خواته هم علني نه ودریدل، دیوه له کړنلاري څخه هم رسمي دفاع نه کول، په ظاهره دجګړي محکومول اودتفاهم له لاري دقضایاوو دحل کولو په شدید پلویتوب تظاهرکول، خوعملاً ئي حتماً طرف درلودلي، اوحتماً ئي یوه خواتائید کړي . دي دوستانو دوومتقابلو جبهوکي خپلي ګټي خوندي لیدلي، امتیازات ئي ترلاسه کړي اوخپل سیاسي نقش اومطرح توب ئي ژوندي ساتلي دي.کله هم چي امتیازات وریاندي کم شوي ، اویه یوه لوري کي ئي خپله بیه کمه لیدلي ، نودخپل قدردزیاتولو لپاره ئي بلي جبهي ته سرورښکاره کړي اویه دي توګه ئي په اصطلاح خپله معامله توده ساتلي ده .

یووخت یوتنظیم داسي وچي محترم مشرئي ددولت درئیس مرستیال و، بل غړي ئي دصدارت سرپرست و، بل ئي دستري محکمي رئیس و، څو نورئي وزیران وو، خوکمال مظاهره ئي داوه چي ددي ټولو باوجودئي ځان بې طرفه ، خیرخواه ، په جګړه کي بې دخله اودرېګړي ګاڼه .

همدغسي دځینو نورو دوستانو حالت هم و .

له دي تنظیمونو څخه ځیني اوس داسي دي چي ځانونه ترطالبانو نه هم دطالبانو دحرکت زیات منافع اوملاتړي ښئي ، مګر له دي سره سره غواړي ځانونه له عملي میدان نه لیري وساتي .

دوي نه غواړي له یوه لوري سره داسي ودریږي یادقضایاوو په وړاندي داسي موضع ونیسي چي یوه لوریزه وي . اومستقبل اوسرنوشت ئي له یوه مشخص سیاست او یوي معلومي عملي جبهي سره وتړل شي .

موږ له دي ښاغلیونه یوښتنه کوو چي اخیرکومه توجیه لري، کوم منطق موجوده دي اوڅه جوازشته چي ځانونه دطالبانو دټولو کړو وړو او روشونودومره مضبوطه پلویان اوملاتړان ګڼي، خو بیا هم له هغوي سره عملاً نه یوځاي کېږي ، بیاهم خپل تنظیمونه دهغوي په حرکت کي نه منحل کوي ؟

لکه څنګه چي وروو «حکمتیار» ویل « زموږ لوی مشکل همدابي طرفانو په نامه حلقي دي، دهغوي موضع اوپالیسیو بحران پیچلي کړي دي اوکه دوي دبي طرفي په نامه نه واي پاتي شوي ، په هغه لوري کي جذب درېدلي واي چي دوي نسبتاً برحق ګاڼه اوپه قوت ئي عمل کړي واي ، اوس به زموږ ډېر قضایا حل و او په هیواد کي به دبشپړي سولي دراتلوپه خوا اساسي پرمختګ شوي و. »

اوس چي په افغانستان کي دوه محورونه دي یوه سولي سیاست لري اوبل دجګړي ، یوي خواته دولت اوحکومت اوبل لوري ته طالبان . دولت اوحکومت خو دټولو دګناعت په لسته کي دي، دټولو لپاره ئي داپرومتنانه تفاهم اوائتلاف لاري پرانستي پرېښي دي .اوبلي خواته طالبان دي چي په اصطلاح له بې طرفو تنظیمونو څخه په خپل محوریاندي دچورلیدو غوښتنه کوي .

که داتنظیمونه دسولي لارغوره وګڼي او دسولي په عملیه باندي دورګډېدو تصمیم ونیسي نوداپه دملت لپاره یو ښه خبروي ، البته داتي مسلم حق دي چي داپرومتنانه اوباوقاره ورګډېدو لپاره معقول او[illegible] شرطونه وضع کړي، اجنډا وړاندي کړي ، اوغوښتني مطرح کړي، خوکه دانشي کولاي بیا ئي تراوسني منتشرحالت نه داهم ښه ده چي په ټول وجود اوحضوردطالبانو په څنګ کي ودریږي ، ځکه دسیاسي مراجعو تعدد به راکم شي . کم ترکمه به ټول قوتونه په دوو جبهوکي راغونډشي ، داحالت علاوه په دي زموږ دهیواد ملي حاکمیت ، ملي وحدت اوخاوري تمامیت ته متوجه ځیني ، متوجه قوي خطرونه دفع کړي، داحتمالي تفاهم لارهم اسانه کوي، ځکه دګڼومراجعو په ځاي پدوو پایګاوو ترمنځ په خبره پوهیدل اواتفاق ته رسیدل اسان دي .

کشور ما به آباد گر ضرورت دارد ، نه به پرخاشگر

استاد تمیم

مسابقه، تهاجم فرهنگی شرق وغرب ازیکسو، وتحولات ارگانیك وسیاسی به علاوه، یورش نظامی روسیه شوروی و پیآمدهای خونین وفاجعه انگیزآن ، ازسوی دیگرموجب گردید تا کشورعقب نگهداشته شده مانند افغانستان کانون جنگ ومحراق آتش افروزی گرددوملت آزاده وغیورآن تاحدود ناگفتنی ها ، پریشان شود .مگربه گونه یی که هرشب تاریکی را با دمیدن سپیده، صبحی ، پایانی وهرماتمی را با فروغ خوشدلیها فرجامیست؛خوشبختانه همگام بامنطق وقت وزمان، بالاخره ایرین جنگ و بیداد چهره، کریهش را نهفت و ظلمتکده، دهشت خیز آنرا پرتو فروزنده، دوستیها وهمنوایی هادر سایه، صلح و صفا پرکرد .

گرچه سایه سنگین نا باویها بعلت ناکامیهای گذشته، ملت رنجدیده، افغان را کاملاً درخود پیچیده بود و هرگز جرأت ومجال اندیشدن به صلح و آسایش را نمیداد ، ولی اینبار دیگرزمین و زمان تحول یافته وآبستن یك دیگرگونی فرخنده و رویداد سترگ وجمیل بود وهیچ نیروی باز دارنده یی یارای آنرا نداشت که جلوآن ، خاروخاشاك موانع را انبار کند . کاروان صلح با نوای مقدس و آسمانی «والصلح خیر» بی دغدغه وتردید به پیش تازید وبیاری خداوند دادگر ، همه نابسامانیها کناررفت و امور خیر درمسیرمعقول ومطلوب در حرکت افتاد .

بزرگان عرصه، جهاد و آزادی، میهن ما نیز چوبی را که بخاطرکوبیدن خودشان برداشته بودند، داهیانه بر فرق دشمن فرود آوردند . اختلافاتی را که در زیر نقاب توجیهات ناهمگون پنهان می شد ، جا به جا ترك کرده وبه زعم بدخواهان کینه توزباسروسیمای برادرانه بربساط همدلي در کنارهم نشستند وجوي بارخشکیده، مواخات ومواسات را با آب زلال رأفت ومرحمت پرآب کردند .

پس ، چقدر موزون و بجاست که همگان به کوریْ دشمنان و روشنی چشم دوستان ، این گفته را زمزمه کنیم :

« دشمن آتش بجان و باد پیمارا بگوی »
« خاك برسرکن که آب رفته باز آمد بجوی »

آری ملت رنجدیده وبیدار افغانستان بیش ازین حاضر نیست به هرشفاهی لبخند رضایت بزند وبه هرتوطئه وجنایتی باسکوت قناعت آمیز رنگ وجلا بخشد؛ ان شا ، الله پس ازین به کاربستن اصل حقیقت ویقین درقبول وتردید رویدادها ، معیارومِلاك فکر وعمل ما خواهد بود، ملتیکه توانست با نیروی ایمان ، طلسم استعمارا شکسته وقلعه، جادویی آنرا تسخیر کند و در حدود نیمی ازمردم دنیای امروزین را که درعقب میله های پولادین کمونیزم اسیر وار میزیستند ، بیرون بیاورد و نوید آزادی و آزاده گی بدهد ، استعدادآنرا دارد که با وجود اینهمه رشك و بدسگالیها البته با مدد خداوند جل شا نه دین ومیهن خود را ازخطر سقوط و انحطاط نگهدارد .

دشمنان پیوسته کوشیده اند مارا پرخاشگروبی رسم وانمود کنند ، خصوصاً پس ازشکست روسیه شوروی ، مبارزه، ماراکه بر اصل تأمین استقلال ،نظم وعدالت براه افتاده بود ، مبارزه برضد نظم وعدالت تعبیر وتعریف کنند.

غافل از آنکه مبارزین خدا پرست افغان همیشه آگاهانه رزمیده اند و شعارخوب آنان اینست که :

« جنگ وصلح بی محل ناید بکار
جای گل ، گل باش -جای خار، خار »

برچسپ وتهمت پرخاشجویی بجامه، کسانی خوب می چسپد که ازفهم پذیره شدن منطق صلح وجنگ ، وقوع وتردید آن عاجزند . جامه، قصابی زیب اندام کسانی میتواند باشد که نه اصالتی دارند ونه کفایتی . با اشاره، بیگانگان بدخواه و آشوب طلب برانگیخته میشوند ، می جنگند ، فاجعه انگیزی می کنند وهم وقتی با عملکردهای ناهنجاروبد دستورخود به رسوایی رسیدند ، بازمیگردند به آستانه، مربیان شان تا توجیهی به بیرحمیها و فاجعه آفرینیهای حاصله شان بدست بیاورند . استمرار جنگ و ابرام جاهلانه برجنگ افروزی ،نمیتواند مولود اندیشه یك افغان آزاده وخدا پرست بوده باشد، کدامین احساس انسانی و کدامین مدرك عقلانی بیش ازین میتواند تحمیل وضرورت جنگ را برملت ومیهن ما توجیه کند . همین ملتی که بخاطر طرد و اخراج دشمن ملحد و مهاجم خویش تمامی نیرو وتوان خود راصرف کرد واکنون با پیکری مجروح وخون آلوده نیازمند تیمار وتداویست ؛ نه تائی دارد ونه سایه دیواری اگر گروهی با اصرار و اشاره اجنبیان ، بجای نوازش و دلجویی با راکت وبمب به سراغ شان میرود ، آشکارا بگوییم که این طایفه به یقین ازدسته مغضوب علیهم و زیانکاراناند.

اکنون به طور قطع ، وقت آن فرارسیده که با یك احساس دیانت پروری وانسان دوستي تمامی ملاحظات رایکسو بگذاریم وبخاطرنجات کشتی شکسته ومغروق ملت ومیهن مان به طوردسته جمعي ، آماده، کاروپیکار شویم. غیرازهمسویي وغمگساري هیچ چیزدیگري نمیتواند از آشفتگي حال وهلاکت مردم مؤمن افغانستان جلوگیري کند . اندیشه، استمرار جنگ یك حواب پریشان ویك رؤیاي خونین ترو فاجعه آورتر است، هرآنکسی که جنگ رابه تعبیروتأویل خودش صبغه، دیني وفقهي میدهد وآشوب بیشتر بر پا میکند، در واقع میخواهد مفتي و مجري دسایس شیطان باشد .

دریکي ازمکاتب امام رباني مجدد الف ثاني رحمة الله علیه آمده که «یکي ازاولیاابلیس را دید که فارغ نشسته است. پرسید : اي رانده ! چرابیکار نشسته یی، در حالیکه عهدبسته یی که تادم برپایي قیامت ، مؤمنان را اغوا و فریب کني . گفت : فارغ ازآن نشسته ام که بهترین یاران وجانشینان پیداکرده ام. پرسید : آنها کیانند ؛ گفت : علماء السوء . زیرا باظاهري عالمانه هرناپسندي راکه به مردم بگویند، پسندیده مي دانند وبه مخالفت آن برغبي خیزند ». پس چه جاي تردید و تعجب خواهد بود که دراین عصر فتنه آلود، عده یي اسلام را « نام شب » قرارداده وازآن براي تسخیر کاخ مرمرین قدرت وحکمروایي به طفیل بیگانگان وخورسندي ایشان، قیام نمایند !

خلاصه اینکه: شعارجنگ دادن، رجزخواني کردن ، کنفرانس دایرکردن وخودرا خادم دین وملت قلمداد نمودن کارآسانیست ؛ ولي مدیریت ، ایمني آوردن وآباداني،کاردشواریست که همه کس نمیتواند . پس، اي کسانیکه دعواي ایمان وافغانیت دارید! بیائید یك لحظه خودرا بجاي مردم بگذارید تاببینید قدرت نمایي بیجا وآزارواذیت مردم ،علي الخصوص بابمب وراکت بستن ، تاچه خطرناکست ووحشت آور

افغانستان

میوند

افغانستان کشوری است محاط به خشکه ... تحت اداره نظام شاهی مشروطه ، مشتمل بر ۲۹ واحد اداری وشانزده ملیون نفوس . دا زموږ دښوونځي دشپږم ټولګي دجغرافیې کتاب یوه کرښه وه - اوس ددغه یوې کرښې ډېرې خبرې بدلې شوې دا کرښه د کاڼي کرښه نه ده ځکه خو په ځای پاتې نشوه - ددغې کرښې لومړنۍ برخه لا په ځاي پاته ده . له دغې کرښې وروسته هم چې کوم مطالب و هغه هم بدل بدل ښکاري اوس افغانستان ته د نوې جغرافیې ضرورت دی - کیدای شي د نوي تاریخ ضرورت هم و وایي چې د خلقیانو او پرچمیانو ترمنځ بحث و او پرچمیان خلقیان تورن او یوه بلل چې خلقیانو ددې وطن تاریخ خراب کړ او په تاریخ کې یې ... وکړل خو خلقیانو پرچمیان د جغرافیې په خرابي تورن کړل او هغوی یې په جغرافیه په ... کړلو متهم کړل .

داچې له خلقیانو او پرچمیانو وروسته څه وشول هغه خو نه د ویلو دي او نه هم د بیا دولو - له تاریخ اوجغرافیې پرته چې څه پاتې وو هغه هم دتاریخ اوجغرافیې په سرنوشت اخته شول .

د هیواد (۲۹) اداري واحدونه هم کله زیات اوکله کم شي - خوست هم ولایت شو او سرپل هم د مشروطه شاهي وارتېرشو - دجمهوریت سترګي خم پټې شوې دموکراتیك جمهوریت راغی ولاړه پدې ټوله موده کې اداري واحد ونه په یوه حال نه وو نفوس هم که له یوې خوا زیاتیده نوله بلې خوا د سرونو لږېدو - په اسلامي جمهوریت کې - هرولایت ، هره ولسوالۍ او [illegible]

حال د ویلو لایق نه دی

هرکلی یوه جلا واکمني شوه ملوك قومانداني شوه - حتی دهرې پوستې سرګروپ د هغې دوړکي سیمې بلا اشتراك غیر پاچا- چې له چاسره ټوپك و [illegible] واکمن ګ د خلکو دژوند او مرګ واکمن - یو امیر په هرات اوشاوخوا واکمن ګ هغه رسماځان د دغو سیمو امیر ګاڼه -بل په شمال حاکم دی اوله امیر نه لوړ موقف مدعي دی په شرق کې هم د بلې واکمنۍ بیرغ ریږدي په کابل او نورو ولایتونوکی په سلګونو اوزرګونو امیران وو دمتحده اماراتو امیرنشین خوبیاهم ښه دی په خارجي سیاست کی خو د متحده عربي اماراتو په نوم د ګډ سیاست پیروي کوی خوزموږ متعددې واکمنۍ په خارجي سیاست کی هم خوره مختلفه دي - قرار داد ونه کوي او خپلې سیاسي نمایندګي پرانیزي او دخپلې سیمې محلي سیاست په بین المللي سطحه وړاندې کوي .

یوانځي په کابل کې دومره واکمني راوټوکیدې چې یوڅوك له خیرخانې میرویس میدان او جمال مېنې ته نشوای تلای لکه د پاسپورت او ویزې ته چې ضرورت وي . په جاده ، هرچا واکمني وه په خیرخانه د بلې ولي په دهمزنګ د بلې او په پغمان د بلې او بیا پدغه هره یوه سیمه کې هره پوسته یوجلا حکومت ګ او پدغه هره پوسته کې هر وسلوال یوځانګړې شهنشاه .

بیا دغه بې شمیره حکومتونه اوسلطنتونه په پنځو او اوس که غلط شوی نه وم په څلورو حکومتونوکې مدغم شول - داهم ډېرستر کارګ چې وشو هغه هم په لږ وخت کې ترسره ګ د دومره بې شمیره حکومتونو او سلطنتونو فتحه کول څه آسانه خبره نده - یوه پادشاهي ټوك په دومره سرعت سره نشي فتحه کولی لکه چې زموږ په هیواد کې د لسګونوپه شمیر واکمنۍ اوسلطنتونه فتحه شول او غلور و پنځوټه راوروسول شول .

د فتوحاتو په دغه لړۍ کې د نژدې پنځه لسو ولایتونو په سطحه په اصطلاح یو امیر المؤمنین رامخې ته شو - د شرقي یوه ولایت جلا واکمني په خپل حال پاتې شوه لکه شجرممنوعه هیچا هم لاس ورنه وړ یه سمت شمال کې د خپل قام خپلي پارټۍ اصطلاح محقق وموند او یه کابل او پروان کې مملکت خدا داد افغانستان پخپلو حدودوکي محصور اومجبور پاتې شو .

اوس که څوك د افغانستان تاریخ اوجغرافیه لیکي اولولي اویایې تدریس کوي نو د هرې ورځې له دغه چټکې بدلیدونکې تاریخي او جغرافیایي وضعې له مخې څنګه ړوند ، کوڼ اوګونګ نه پاتې کېږي .

اوس که څوك افغانستان معرفي کوي مجبور دی چې وایي : افغانستان هغه هیواد دی چې حتی په پایتخت کې یې هم بریښنانشته - اوسیدونکي یې د یوې ګولۍ ډوډۍ وس نلري او د مامور د یوې میاشتې معاش یې یوه بوري اوړه نه کېږي خو ددې په څنګ کې څینې واك چاري هوایي شرکتونه جوړوي او دلندن او مسکو ، د هوای کرښو الوتکې کرایه کوي .

افغانستان هغه هیواد دی چې سل ګزه روغ او پوخ سړك نلري خو دنوی ماډل لندکروزېکی دومره ډېر دی چې سړی فکر کوي - دلته د لوکسو او نوي ماډل موټرو لپاره لګیدلي او یاهم جاپان پدغه وران ویجاړ هیواد کې خپل نوي ماډل موټر نمایش ته وړاندې کړي .

هغه هیواد چې بریښنانلري خو دری مستقل تلویزیوني چینلونه پکې فعال دي .

هغه هیواد چې نظام یې نه شاهي دی نه جمهوري، نه امیرنشین - نه ملوك الطوایفي، نه قبیلوي - نه فیدرالي که کوم سیاستمدار ژبپوهاند ورته کوم نوی لغت پیداکړي شي کیدی شي په نږدې کې د کوم نوي سیستم او سیاسي مکتب ایجاد وګڼل شي .

که څوك غواړي د دغه هیواد تاریخ اوجغرافیه ولیکي د مأخذونو او منابعو ضرورت یې نشته - د منابعو اومأخذونو لټون یو بیځایه ستوماني اوکړا ودی او لدغه کړاو اوستوماني نه هغه وخت ځېرونکی خلاصیدلی شي چې ددغو منابعو او مأخذونو بیخ اوبنیاد له منځه یوړل شي او دا کار په دغه هیواد کې ډېر ښه ترسره شوی شرع حاضرګوری اوحاضرهغه دي چې

د لیکلو او ویلو نه دی .

نه ومه خبر پرده مې لې غرندی چې پورته کړه
نه دی د ویلوهغه څه چې مالېدلي دي

###

قیادت

کاف لام

په دنیاکې چې څه موجودات لیدلی کیږي نو سر به لري ډېر لږ شیان به داسې وی چې هغه بې سره وي .

غرونه جسکي څوکی لري . ونې ژوبکرونه لری سیندونه بحرونه منبع او سرچینې لری . په همدې ډول هرموجود او بری نور مخلوقات چې په منظمه توګه او د یوه منظم تشکیل له مخې

[illegible]

خپل ژوند سرته رسوی او یو ترپله ئې هیڅ تکرنه‌ویږي .

زمادهدف ولسته دا دی چې د هرې ولې ټپلې او ټولنې لپاره د یوه سالم قیادت ډېر ضرورت دی . که چیرته د قیادت رهبري سالمه او صالحه وه ټولنه پخپله سالمه اوصالحه ده .

که چیرته ګمراه اوپې لارې وي . نو ټولنه پخپله ګمراه اوپې لارې ده .

. هغه د عربي مقوله ده چې :
« والرعیت علی دین ملوکهم »

مطلب دا دی چې دهرې ټولنی افراد او وګړي د خپل مشرتابه ګنګ لاره تعقیبوي هغه که په هره ښه اورنګ کی وي .

د قیادت د نشتوالی او فقدان اجتماع ا وټولنه د پوره مشکل سره مخ کوي . د بې قیادته ټولنې وګړي او افراد په هرځای کی چې وي د بې پلاره یتیم مثال لري چې د هر چا تپ سورن وي .

قیادت اومشرتوب په زور ، قوت او قدرت لاس ته نه را ځي اونه په زور په چا منل کیدلی شي بلکی د ټولنې د افرادو په زړونو حکومت کول دی او بس .

سالم اوصالح قیادتونه هغه دی چې د ملت اوټولنې له منځه وده اوکړی وګړي او د قیادت چوکات ځانله غوره کړي .

قیادتونه په عمومي توګه د ټولنې د وګړو دارامی‌راوهوسائي لاري چاري لټوی او په دردونوبې دوا کیږي . نه دا چې په زخمونو ئې مالګې وروز دېروی مشکلات ئې لا پسې ورزیات او د بدمرغۍ کندې ته ئې ورګذار کړي .

د هرې ټولنې اوملت قیادت چې خائن ، غدار قاتل ، دروغژن ، او غلام وي، نوهغه ټولنه اوملت به هم پدې صفتونو موصوف او د تل لپاره به

(٤)مخ

هیئت طالبان وارد واشنگتن گردید ولی از حضور در جلسات کنفرانس بین الافغانی منعقده، سنا یا مشرانو جرگه، ایالات متحده ابا ، ورزید. . . . . جرائد


طالبان: فعلاً از افغانستان تا شهر واشنگتن آمده ایم . در مرحله بعدی وارد ساختمان سنا گردیده و در مذاکرات نیز شرکت خواهیم کرد .
STEP BY STEP GUIDE TO WASHINGTON PART II
ZAHOOR

افغانی میرمنی کابل تـه د ورور حکمتیـار، تگ پـه نیک فـال نیسی

تبره اوني دسرطان په شپږمه دحزب اسلامي مجاهد رهبر دسولي دکاروان په ملگرتيا کابل ته پداسي حال کي داخل شوچي دسولي ددښمنانو لخوا په کابل بې دريغه توغندي واورېدل چې ددغو راکټونو دحملو پـه نتيجه کـي زيات شميربې گناه ښاريانوخپل ژوند دلاسه ورکړ اوبېدي توگه زمونږ دمظلوم ولس په ټپيانو اوکونډو کي نوره اضافه هم وشوه هغوي چې ترېرونه داوېل چې مونږ دي لپاره ميدان ته راوتلي يوچي دکابل ښاريان لـه راکټونو وژغورو . ځکه چې تنظيمونه پـه خپلوکي جگړي کوي اوبې گناه ښاريان په کي مري ځکه چې تنظيمونه سوله نه غواړي ، خواولس نن ددوي داعمالو شاهد دي چې بواځي دوي په جگړواسرارکوي پداسي حال کي چې ټول سوله غواړي ددوي په راتگ سره جگړو نورهم شدت پيداکړدمرگونو لړۍ توري هم زياتي شوي حتي تردي چې دهيواد دتجزيي لپاره يي موجبات برابرکړل .

پکارخوداوو چې په دغه ورځ دوي دسولي په دغه کاروان گلونه شيندلي وي دسولي او تفاهم لاري نيولي وي اودسولي لـه دغې حرکت سره يوځاي شوي وي ولي دوي پردغه بې گناه ولس دمرگونو باران جوړکړ .

مونږپداسي حـال کي چې د ورور حکمتيار تگ کابل تـه په نيك فال نيسو دپاك خداي (ج) پـه درباركي دادعاکوو چـې ورور حکمتيارته دا توفيق ورکړي چې پـه وربښتيو ټولو ستونزو برپالي شي ترڅو دغه کړېدلي اوځوريدلي مظلـوم ولـس دروښانه صباوون په لورهدايت دسولي اوامنيت په فضا کي دکونډو اويتيمانو دارمانو دپوره کولو په لاركې مـوثـر گامونه واخلي غيور افغان ولـس دوي ته سترگي په لاره دي چې په مصيبتونو اخته ولس لـه دغې دردونکي حـالت څخه وباسي اوپـه خپل ذهانت اوکفايت دهيواد ددښمنانو ټولي توطئي شنډي کړي .

ځرنگه چې ورور حکمتيار تېره اونۍ دشهادت سره دځانگړي مرکي په جريان کي دښځوحقوقوته په اشاره کي ووېل « چې په اسلامي نظام کي ښځي اونارينه دواړه مشخص اوواضح حقوق لري اوهغه امتياز چې ښځوته اسلام ورکړي دنړۍ پـه هيڅ نظام کي ساري ليدلي نشو » .

واقعيت هـم دادي چـې داسلام دسپيڅلي ديـن په راتلوسره دجاهليت دعصر ټـول ظالمانه او باطل دودونه له منځه ولاړل اسلام ښځـه دمظلوميت اومحکوميت څخه وژغورله داسلام دين نه يوازي داچې دښځې مقام اوارزښت يې په ټولنه کي تثبيت کړ دوي يې له ټولو انساني حقوقـو برخمندي کړي همداعلت دي چې نن ورځ دښکيلاك په غېږ کي زيات شمير ښځې داسلام دين قبلوي ځکه چې دوي دواقعي ژوند خوند په اسلامي ټولنوکي گوري داېو ځرگند حقيقت دي چې ښځې دبشري ټولنو دنيمايي څخـه زياته برخه نفوس تشکيلوي نوهمدارنگه زمونږ په هيواد کي هـم دنيمايي څخـه زياته برخه نفوس ښځې دي .

نوهيڅوك ددوي لـه موجوديت او رول څخه پـه ټولنه کي انکاركولاي نشي که چېرې مونږ دخپلو اسلافو تاريخ ته لنډشان نظروکړو نوداپه ثابته شي چې ميرويس نيکه دظالم دښمن سره دمقابلي سبق لـه خپلي قدرمني اوزړه وري مور نازوانا څخـه زده کړي و .

ستراحمدشاه بابا چې دعظمت همت اوذهانت غېږي ترشرق اوغربه خپور و. چې دنوم په اوريدلوېي نـن هم زمونږ دخاوري ددښمنانو زړونه پـه لړزه دي نوددلاري مشعل يې دعزتمندي مور غوره لاربښووني وي .

همدارنگه هيڅ افغان به دخپلواکۍ په سپيڅلي جگړه کي دوخت لـه ستر قدرت انگليس سره دميوند پـه ميدان کي دقهرماني ملالۍ خاطره هېره نکړي خوبده مرغـه نن دنازو، زرغونې اوملالۍ په سيمه کي دائم اوکمپيوټر دعصرمظلومي افغاني ښځي لـه خپلو حقه حقوقو محرومي دي هيڅوك نشته چې دده‌غـږ واوري ځکه چې هلته دجبراوتعصب فضا حاکـمه ده اوه‌ټوپك شپېلۍ غږيه خولي کي بند کړي دي .

اوله دي حقيقت هيڅـوك انکار کولاي نشي چې دکمونستي کفري ځواك ديرغل په نتيجه کي زمونږ ښځې لـه ځورمره ستونزو سره مخامخ شوي دي . لکونو ميندو خپل زامن دتې په وينو روزلي وو دسورښکيلاك سره يې دمقابلي لپاره دقرباني ميدان ته ورانډي کړل .

همداشان لکونو ميرمنو دخپلو خاوندانو شهادت اودايمي جـدائي په ډيرصبراوتحمل سره زغملي ، ډيـرو خويندو اولونو دخپلو ورونو اوپلرونو په ياد اوماتم کي شپې او ورځي تېري کړي اوتيره وي هيڅوك بـه دهغو خويندو ميرانه هېره نکړي چې دکابل په سرکونو اوکوڅوکي په پوره ميرانه دخپلو وينو پـه بيه دروس ټانکونو مخي ته دانگليږو او د کابل کوڅي او سرکونه يې په خپلو وينو سره کړي وو .

خلاصه داچې د روسـي ښکيلاك ديرغل څخه نيولي تـر رواني غميزي پوري ښځو ديرڅـه دلاسه ورکړي که افغان نارينه شهيد شوي معيوبـه شوي اوياهم بې درکـه شوي نو بوه مور په درديدلي بسوه خوريه کړيدلي اوښځه پـر بـې سرپرسته شـوي او بې شمير ماشومان پريښمان شوي .

همداعلت دي چـې دلکونو په شمير کي افغاني کونډي نـن ورځ دبې سرنوشته حالت او زياتو ستونزو سره لاس اوگريوان دي . چې دځان اواولاد دنفقې دپيداکولو لپاره لالهانده او سرگردانه دي .

خواوس چې ورور حکمتيار دهيواد دصدراعظم پـه ترگـه ټاکل شوي دي مونږ هيلمنديو چې د ورور حکمـتـيار دمدبرانه قيادت لاندي بـه افغاني ميرمني ديو پښمن ژوند خاوندانې شي اوامېدواره يـو چې دافغانو مسلمانو ښځو رول بـه دراتلونکي اسـلامي افغانستان پـه بيارغونه کـې دافغاني ټولنې دموثر فشريه توگه په پام کي ونيسي .

###

د کورنی ژوند په جریان کی د ښځی او میړه ونډی

کله چې ښځه اونارينه له يوبل سره دشريك ژوند کولو تړون وکړي نو دا عهداوتړون پدي معنا دي چې دژوند تروروستيو سلگيو پوري بـه ديواوبل دهوساي لپاره هلي ځلي کوي .

پـه ځواني اوزړښت په توانايي اوناتواني په روغتيا اوناروغتيا کي په خوشحاليو او ستونزو لـشته داچې په هرحال کي بـه ديواوبل مرستندوي وي نوددتړون ددوام اوپايښت لپاره ښځه اوخاوند دواړه مجبوردي خپلي ونډي يوديل په مقابل کي درك کړي .

ددغو ونډورعايت کول دکورني ژوند په بقااودوام کي ډېر رول لري اوپه نه رعايت کولو بې دکورني ژوند دزوال سبب گرځي .

دښځې اوخاوند ترمنځ ونډې په دري قسمه دي .

۱ - دښځې اوخاوند ترمنځ شريکې ونډي .

۲ - هغه ونډي چې نارينه پوري اړه لري .

۳ - کومې ونډي چې دميرمنو پوري اړه لري .

دښځي اوخاوند ترمنځ شريکي ونډي .

لومړي: مينه اوعلاقـه دا هغه اصل دي چې ژوندنه يوديل سـره نژدي کوي ښځه اونارينه دواړه دواده څخه دمخه دخپلو والدينو خويندو ورونو اونورو خپلوانو دميني څخه برخمندلونوکله چې واده وکړي په تيره بيا ښځه دخپلي کورنۍ او والدينو څخه دجدايي لـه کبله دمحروميت احساس کوي .

خوکه چېرې خاوند ووسره مينه اوعلاقه ولري نومسلماً دښځي په زړه کي هم ورته تمايل پيداکيږي اوهيڅ يوبه هم دمحروميت احساس ونکړي او خپل کورني ژوند به په مينه اوعلاقه سره تيروي .

داسلام لوي پيغمبر سرور کاينات پدي هکله فرمايي :

کله چې يو خاوند دميني له مخې خپلي ميرمني ته ووايي چې ته راپاندي گرانه يي نودغه خبردښځي له زړه څخه نه وځي .

دوهم : شريکه ونده دښځي اوخاوند ترمنځ متقابل احترام اودرناوي دي :

پـه هرچاچې خپل ځان گران وي اوځان ته ارزښت قايل وي نوښکاره ده چې هغه به دنورو درناوي کوي اونوروته به ارزښت ورکوي ځرنگه چې هيڅوك داهيله نلري چې تحقيراوتوهين شي نوښکاره ده چې دنوروه تحقيراوتوهين په فکرکي بـه هم نه وي نودغسي کسان خپل عزت دنورو په عزت کي لټوي نودغه مسئله دښځې اوخاوند په کورني ژوند کي ډېره اغيزه لري .

نوبو نارينه لـه خپلي ميرمني څخه داهيله لري چې دهغه ميرمن دي دده درناوي وکړي .

پـه تيره بيا دکورني دغړويـه منځ کي اوهمداشان په توروخلکوکي دخپل خاوند څخه پـه ډېردرنښت اواحترام يادونه وکړي دخپل ميړه په مقابل کي دتوهين آميزوکلماتو لـه استعماله ډډه وکړي دهغه قواميت اوسرپرستي دي قبوله کړي .

داهم ضروري ده چې په مقابل کي دي خاوند هم دهغـې [illegible] ته جدي پاملرنه وکړي تل دي دخپلي ميرمني سره ښه سلوك ولري په ډېري مهرباني اوملايمت سره دي برخورد وکړي دنوروپه مخکي دي پـه ډېردرنښت وستائي دميرمني دوهلو اوهغې تـه دکنځلو اوبدوالفاظو له استعمال څخه دي ځان وساتي اوداپه ياد ولري چې ددوي ترمنځ دمتقابل احترام فضا بايد حاکمه وي .

خوکه چېرې دواړه لـه دغه غوره سلوك څخه استفاده ونه کړي نوښکاره ده چې کورني ژوند بـه بې تريخ اوبېرداسي پيښې شوي دي چې دښځي اوخاوند دبې احترامي خند لـه امله ددوي کورني ژوند دزوال سـره مخامخ شوي اوخبره طلاق ته رسيدلي ده .

دريم : شريکه ونده دښځي اوخاوند ترمنځ ديواوبل له خطاوڅخه‌تيريدل دي

پدي ټول پوهيږچې هيڅ انسان کامل ندي او ځيني ورڅخه سهوي اوخطاوي کيږي داچې خطاوي دغفلت اوجهالت له امله وي اوياهم نورعوامل لري دکورني ژونـد پـه دوران کي دښځې اوميړه ترمنځ زياتي پيښيږي نو بوه اوهوښيار نارينه هغه دي چې دتحمل اوصبراوگذشت روحيـه ولري اودخپلي ميرمني معمولي سهوي اوخطاوي هغه ته په گوته کړي او ورڅخه تيرشي ولي ځيني نارينه داسي وي چې په دي هکله داسي فکرکوي کـه چېري سختگيري ونکړي شايد چـې بيـا دغه موضوع تکرارشي نـو همداعلت دي چې په خپـل لاس لـه يوي معمولي خبري ته نوي جنجال جوړوي . چې داکار ددوي په کورني ژوند ناوره اغيزه لري اودکورني ماحول دشخروځاي گرځي .

خوددي ترڅنـگ ډيـري داسي ميرمني هم شته چې دخپل خاوند له کوچنيو اشتباهاتو اوخطاوڅخه لوي مشکلات پيدا کوي دمثال په توگه که چېرې خاوند دکومي بـلي ميرمني توصيف وکړي اوياهم دتصادف له مخي کومي ښځي تـه وگوري او يا هـم کله دچاپه مخکي خپله ښځـه توهين کړي نوبيا دميرمني لـه خوا دسخت عتاب اوملامتيا لاندي نيول کيږي چې دغه راز سلوك دکورني ژوند شيرازه ښيندي نوترټولو معقوله لياراده چې طرفين په ډېر ملايمت او مهرباني سـره ديو اوبل اشتباهات اوخطاوي وبخښي .

حضرت علي (رض) پدي هکله داسي فرمايي : « ستاد ښځي حق په تا دي چې په هغي باندي مهربانه اوسې لباس اوخوارې يې ورکړي اودهغې خطاوي وبخښي » .

څلورمه : شريکه ونده دښځي اومېړه ترمنځ داده چې ديواوبل روحي اوجسمي غوښتنوته کامله توجه وکړي !

ډاکټر ويليام بيـگ من چې دروانشناسي محقـق دي داسي وايي : « دزياتوتجربوڅخه دي نتيجه ته رسيدلي يوچې دکورنۍ دسقوط اوزوال دمهمو علتونوڅخه يو هـم دميرمنو جائزي غوښتنوته دنارينه‌ونه پاملرنه ده » .

ډيرداسي پيښ شوي چې ښځې ديوي کوچني بې احتياطي له امله دخاوند اعتماد اومينه له لاسه ورکړي نوښځه ددي لپاره چې د خاوند اعتماد له لاسه ورنه کړي او دهغه پام ځانته راجلب کړي نـو لـه دغه ډول خبرو اوکارونوڅخه د ځان وساتي دمثال په توگه که ښځه ووايي چې فلاني څومره ښه خاوند او اودخپلو اولادونوپه باب زيانه مهربانه پلاردي که چېري ماله هغه سره واده کړي وي اوس به زه ډېره نيکمرغه وم اونوردېر ورته مسايل چې له امله يې خاوندته دااحساس پيداکيږي چـې ميرمن ئي له ده سره په ژوند تيرولو خوشحاله نـه ده . نوښځې اوخاوند ته ښايي چې دغې مسئلې ته توجه وکړي چې شريك ژوند شريکي ونډي لري دواړ لوري بايدڅخه وکړي چې اعمال او وينائي ددي سبب نشي چې ددوي ترمنځ روابط خراب اومتاثره کړي .

(نوريا)

ښځه د کورنی او ټولنی په چاپیریال

متصدي : معصومه

زن در محیط خانواده وجامعه

مقام دختر ازدیدگاه اسلام

ضرورت تربیت دختران :

رعايت حقوق انسان درهرجامعه بستگي به اين امردارد كـه درتحكيم بناي خانواده وتربيت ، دختران تاچه حداقدام شده است .

خانواده كه واحدمهم بناي حيات اجتماعي است، اعضاي آن متشكل از زن وشوهر وفرزندان ميباشد ولي دربقا وپايداري خانواده زن رولي مهمي دارد، اوست كه ميتواند كانون خانواده را ازآفت هـا دوردارد وهم اوست كه موجبات سكون وآرامش اعضا رافراهم مي آورد .

وجود جنگ ياصلح ، گـذشـت ياانتقام، منشأ آن مادران است اينها نيشند كه به فرزندان خود مي آموزند كه تا چه گونه برخوردي داشته باشند . پس اگرمادران خردمند پرورده شده باشند فرزندان آنها نيز داراي دماغ وانديشه سالم خواهند بود .

دختران امروز كه مادران فرداي جامعه اند بهتر است درتربيت آنها به منظور مادري نيز كوشيد ويك مادر آينده به اصول تربيت اطفال بايد واقف باشد .

پرطفل كـه درخانه است نيازبـه مراقبت دارد ولي ايـن مسئله مطرح است كه كدام يك عهده دار مراقبت طفل شوند پدرياما‌در البته شك نيست كه مانيازبه فردي داريم تا كودك را سرپرستي كند، حـرف وزبان اورا بفهمد، مهرودلسوزي داشته باشد كه اين موجود غير ازمـادر كسي ديگري شده نمي تواند .

پس ضروري است كه درپهلوي مادر دختران خانواده رانيز مامور پرورش كودكان خـانـواده نمايـيم . وسايل واختيارات وامكانات لازم رابـه آنها بدهيم وبه اين عـقيده باشيم كه زن درپرورش اطفال ، نظـم وترتيب منزل ،سكون وآرامـش خانواده رول قاطعي دارد . بايد گفت كه خوشبختانه دردختران شوق تربيت فرزند زياد است، ساختمان وجودي اوبراي مهرورزي ومحبت آماده است . روح حساس وقلب اوبراي قابل بـه پـرورش كودكان وزندگي خانواده گي آماده است .غريزه مادري درجوجود دختران زياد احساس ميشود .

روانشناسان درباره غريزه مادري به اين نتيجه رسيده اند كه اين غريزه ازهمه چيزنيرومند است .

درعمل مي بينم كـه مادران به خاطر فرزندان شان بـه خورد ونوش ولباس چندان مصروف نميشوند ووظايف مادري را بروظايف همسري اولويت مي دهند. ايـن غريـزه حتي درجوجود حيوانات نيز وجود دارد .

اگـر حيواني چوچه نداشته باشد حاضر است چوچه حيوان ديگري را كه مشابه آنها است تربيت كند اينكه دربعضي ممالك غربي زنها مي گويند : مابه فرزند علاقه نداريم به علت نفس قضيه وذاتي بودني آن نيست، بلكه تحقيقات علمي نشان مي دهدكه آنها به علت تن پروري وداشتن مصروفيات غيراخلاقي وشب نشيني هاي بي موردمي خواهند كه فرزند داشته باشند زيرا كه موجوديت فرزند برايشان مزاحمت خلق ميكند .

به هرحال رول مادر درجامعه بسيارمهم است كه نقش مهمي دراصلاح جامعه دارد. اين مادر است كه بايد نهال تربيت كودك را بپروراند واورا براي زندگي آينده آماده سازد .

بردختران است كه طوري تربيت شوندتاتربيت فرزند براي آنها كارهيجان انگيز باشد، نه تنها ازآن احساس حقارت نكنند،بلكه وجود خودرا وقف ساختن انسانها نمايند . پس دختربايد اين راببياموزد كـه درآينده چگونه فرزندانش را ازمحبت اشباع نمايدوچه مسايلي رابراي اوبياموزد . دربرابر كج خلقي هاوبدرفتاريهايش چـه موقف اختياركندودرهنگام مريضي وعصبانيت اورا چگونه كمك نمايد .

وظيفه مادر تنها شيردادن وپوشاندن وخواباندن اطفال نيست بلكه مسايلي درزمينه هدايت، تشويق، تنبه وآزادي آن هم مطرح است كه مادر بايد به آن آگاه باشد .

به دختران بايد ايـن را آموخت كه درمواقع بحراني مانند فوت همسروياهم جدايي همسر بـه حيث يك زن ومادر فداكار ووفادار امر سرپرستي فرزندان خودرا به عهده گرفته وازطرق كارهايي چون : خياطي،آشپزي واگر اهل تحصيل باشد ديگروظايف مسلكي كه به آن بلديت دارد اداره خانواده وتأمين خرج ومصرف فاميل خود رادرآينده به عهده بگيرند .

زمانيكه دخـتران براي پذيرش مادري وتربيت نسل آماده ميشوند، آنهابايد آموخت كـه چـه مسايلي در زناشوئي مطرح است امسايلي مربوط بـه شوهرداري، حاملگي ، مسايلي كه مربوط بـه دوران حاملگي ميشود مانند :خـواب ، استراحـت، تطبيق واكسين ، تغذيه وغيره .

(ادامه)

یک زن فلسطینی رقیب انتخاباتی عرفات بود

«خليل سميه » يكي ازطرفداران حقوق زنان خـود را به عنوان رقيب انتخاباتي عرفات در انتخابات گذشته معرفي كرده بود.

به اساس خبر از يونايتد پرس خانم مذكور ۷۲ سال عمرداشته از ۳۰ سال پيش عضو شوراي ملي فلسطين بوده وهمچنين سمت رياست فدراسيون زنان فلسطيني را داشته است،درسال ۱۹٦۵ بنياد سازمان خيريه اي را تاسيس كرد كه هم اكنون تعدادي از زنان فلسطيني عضويت آنرا دارند .

به همين ترتيب او ۲۰۰ يتيمخانه را براي مراقبت ونگهداري اطفـال بي سرپرست فلسطيني تاسيس نموده بود .

سميه بـه خبرنگاران گفته بود درصورت پيروزي درانتخابات بـه رشد ديموكراسي كمك خواهد كرد .

همچنين باتغييربرخي از سياستهاي فعلي براي دستيابي بـه اهداف مردم فلسطين خواهم كوشيد و تـا زمانيكه تمامي زندانيان فلسطيني آزاد نشوند هيچ گونه مذاكره با مقامات اسرائيلي انجام نخواهم داد .

رهنمای چند برای خانم ها

نگـهـداری وحـفـاظـت مـوی

اين يك حقيقت اشكاراست كه خانمها ودختران به زيبايي سـر و صورت موي خود سخت علاقمند هستند درعصركه مازندگي ميكنم ذوق زيبا بودن وزيبا شدن بـه حدي در بين خانمها اوج گرفته كه زنان ودختران جو ان وقتي زيادي را در آرايشگاه هـا پشت ميز آرايش ميگذارند و مبالـغ هنگفتي را بـراي اينكه يك مدت كوتاهي زيبامعلوم شود ازدست ميدهد .

مخصوصاً آن تعداد از ميرمنهاي كه دراثر رقابت هاوهمچشمي هاي گوناگون در آرايش روي وموي خود افراط ميكنند و بـه خاطر لحظات كوتاه ، زيبا شدن طراوت و زيباي هميشگي خود را ازدست ميدهد تعدادي ازخانمهاي كه به زيبايي ظاهري خود بسيارعلاقه دارند به رنگ كردن موي خود زياد علاقمند اند درحاليكه موي به حفاظت ونگهداري اشد ضرورت دارد .

موي براي خود عنصري زنده وفعال است يعني‌بافتي اند كه هميشه رشد ميكند اكثر رنگهاي كيمياوي كه ازآن دررنگ كردن موي استفاده صورت ميگيرد عين آرايشگاه هـا و مردم ازآن استفاده ميكـنند تجـارتي وغيرقابل اطمينان كه ميتوان موي را خشك كنند به پوست سرنيز سرايت نمايند .

امروزمتخصصين امراض جلدي به اين عقيده است كه بعضي از سرطانها ممكنست ناشي ازمصرف موادي باشد كه انسانها روزانـه بـه كارميبرد مانند محصولات مختلف رنگهاي تجارتي موي كه در بازار عرضه ميشود .

«داكترمايكل تان » از انجمن سرطان امريكا مي گويد درآن تعداد زنانيكه ۲۰ سال يا بيشتر ازآن ازرنگ موي استفاده كرده باشند ٤ برابربيشترازآنهايي كه اصلاً رنگ موي را استعمال نكرده اند احتمال داردكه به تومورهاي سرطاني مبتلاشوند كه درآن غده ها لنفاوي بزرگ ميشود .

داكتر مايكل تان اضافه ميكند كه به جاي عادت راعتيادي كه به مصرف رنگها و مـواد شيميايي دارنـد از محصولات طبيعي حفـاظـت موي استفاده كنيد زيرا اكثراً رنگ موي كه دربازار بـه فروش ميرسد ازنظرصحي قابل استفاده نيست به تجربه ثابت شده كه بعد از گذشت يك مدت كوتاه جلاي اصلي موها را ازبين برده وحتي رنگ طبيعي موي را خـيره ميسازد . بيخ (پياز) موي را فاسد و سـست ساخته وسبب ريزش موي ميشود .

به همين ترتيب استعمال رنگ موي دريك تعـداد افراد باعـث حساسيت وتوليد الرژي بصورت خارش و التهابات پوست سروگاهي پيشاني و روي ميشود كه براي نجات ازين حساسيت مجبور به داكترمراجعه كرد .

پس رنگ طبيعي موي بهترين رنگ براي موي شماست . كساني كه به صحت و اقتـصـاد خـود علاقه دارندكوشش نمايند كـه جلا وكيفيت طبيعي موي خود را ازدست ندهند اگرموي تان سفيد خاكستري و يا نقره اي شده باشد امااگر از زيبايي باطني و دروني بهره مند باشـند ، صرف نظر ازرنگ قوي هميشه جـوان خواهند بود .

درمورد حفاظت ونگهداري موي تان به موارد ذيل توجه نمايد :

۱-ورزش آبپازي حين شاهم براي بدن وهم براي رشـد و نمـوى موي بسيارفايده دارد .

۲- اگرازكلاه و يا هم چـادر براي پوشانيدن موهاي تان استفاده كنيد بهتراست زيرا كه آفتاب موي را خشك وسفيد ميسازد .

۳- براي بستن موي هرگز از كشكهايي پلاستيكي استفاده نكنيد زيرا كـه سبب شكستگي مـوي تان ميشود اگربراي جمع كردن موي از پارچه تكه يي استفاده نمائيد بهتراست.

٤- به همين ترتيب ازبرس وشانه هاي كه دندانه هاي ضخيم و نوك آن تيزنباشد هرگزاستفاده نكند .

۵- براي شـستشوي موهاي تان از شامپوهاي مختلف استفاده نكنيد بلكه بادرنظر گرفتن جنسيت مـوي تان از شامپوي مورد نظر كه به جنسيت موي تان مطابقت داشته باشد استفاده نمائيد

٦- موي انسان هـم مانند ديگر قسمتهاي بدن نياز به انواع ويتامين و پروتين ومواد معدني دارد كه مواد فوق را در رژيم غذائي خود شامل نمائيد .

خشونت علیه زنان برای تنظیم خانواده در اندونیزیا

مقامات اندونيزيا ازراه اعمال تهديد وفشارهاي وحشيانه علـيه زنان روستايي، تلاش مي كنند تاپروگرام تنظيم خانواده را تحقق بخشند . به اساس گـزارش يونايتدپرس هرچند حكومت اندونيزيا توانسته است ميزان متوسط فرزندان هرخانواده را از ۵/۵ به كمتر از۳ برساند، اماروشي كه براي اجراي اين پروگرام بازنان درپيش گرفته است خشونت آميزووحشيانه ميباشد .

اين درحالي است كه پوليس بااعمال خشونت وتهديد بااسلحه زنان راوادارمي سازد تا روشهاي تنظيم خانواده رادرپيش بگيرند .

ولي رفتاري كه باشوهران صورت مي گيرد كاملاً متفاوت است ، به اين ترتيب كه مردان رافقط به مراكز نظامي حاضرنموده وتوسط افسران محلي مورد نصيحت قرارمي دهند .

###

شهادت
ارگان مرکزی حزب اسلامی افغانستان
غیرمسلسل (۱۱۷۱) سال نزدهم پنجشنبه (۱٤) سرطان ۱۳۷۵
قیمت یك شماره (۵۰۰) افغانی (۳روپیه)

نبوی لارښوونې

له حضرت ابوهریره «رض» نه روایت دی چی آنحضرت «ص» فرمایلی دی :
که خلك خبروای چی په آذان کولواوړومبی صف کی دودریدلوکی څومره ثواب دی نوکه بیا وریاندی بی قرعه اندازی قادر نئدی ،نوقرعه اندازی به بی پری کوله .اوکه خلك خبروی چی د امامتی لمانځه ته د وخته په راتلوکی څومره ثواب دی نوبیل نه به وړاندی کیدل. اوکه خلك خبروی چي دما خستن اوسهار لمانځه ته (جومات ته په راتلوکی)څومره ثواب دی نو ضرور به ورته راتلل که څه هم په ځنیبدو(خاپوړو) وی .(که څوك ناروغ یا کمزوری وی نوبه ښوییدوبه بی ځان جومات ته رساوه.)
(بخاری –مسلم)

احکام دین خودرابیاموزیم

ترتیب کامل نماز خواندن

سوره فاتحه وقرائت قرآن:

بازسوره فاتحه راخوانده آمین بگوید ولی اگر شما مقتدي هستید بعد ازثنا خاموش مانده قرائت امام را بشنوید ،وقتیکه امام سوره فاتحه را ختم کند به آهستگي آمین بگویید باز کدام سوره قرآن مجید یا بعضی آیت ها را بخوانید (حد اقل) سه آیت کوچك راحتما بخوانید.

رکوع کردن :

بعد ازقرائت الله اکبر گفته به رکوع روید ودررکوع دست ها را برزانوها قرارداده باانگشتان گشاده زانوها را بگیرید ، وهردو دست خویش را راست بگذارید ،توجه کنید که خم نگردید یعني توجه کنید که نه سرازکمر بالا باشد ونه پایین قرارگیرد بلکه سروکمر دریك سطح کاملاً برابرباشد ودرآنحال فکری (حد اقل) سه بار این دعا را بخوانید «سبحان ربي العظیم» واز سه مرتبه زیاد تر یعني پنج ، هفت نه ،ویاده تر هم خوانده میتوانید ، لیکن بهرحال تعداد آن باید طاق باشد.

داکترغیرت «بهیر» دافغانستان دصدراعظم وروروحکمتیار دځانګړي استازي په حیث دپاکستان د اپوزیسیون له مشر میامحمد نوازشریف سره دکتني په حال کي

کابینه جدید

استعفاي کابینه قبلي و اعلان کابینه جدید درقصرگل خانه مقرریاست جمهوري دایرگردیده بود با تلاوت آیاتي ازکلام الله مجید گشایش یافت .

بعداً انجنیراحمدشاه «احمدزي» سرپرست سابق صدارت عظمي پیشنهاد استعفاي وزراء راخدمت محترم رئیس دولت تقدیم کرد . همچنان انجنیراحمدشاه «احمدزي» ضمن صحبت خویش درحالیکه از کاروفعالیت کابینه قبلي تقدیرکرد ، براي حکومت وکابینه جدید ازبارگاه خداوند طالب موفقیت گردید .

متعاقباً استادبرهان الدین «رباني» رئیس دولت اسلامي افغانستان صحبت نموده ازعملکرد اعضاي کابینه قبلي اظهار امتنان نموده . شرایط وزمان کار آن کابینه را شرایط حاد وطاقت فرسا خواندو ازفداکاري هاو پشت کارآنها قدرداني نمود .

به همین گونه رئیس دولت اسلامي افغانستان براي کابینه و صدراعظم جدید کشور نیز خواهان توفیق وپیروزي هاي چشم گیري گردید .

متعاقباً لست وزراي تعین شده کابینه جدید اعلان گردید .

که بعداً انجنیراحمدشاه «احمدزي»

سرپرست اسبق صدارت عظمي به نمایندگي ازکابینه قبلي ، صحبت نموده براي وزراي کابینه جدید دعاکرد .

به گزارش خبرنگارشهادت ازکابل، اعضاي اعلان شده کابینه جدید حکومت موقت اسلامي افغانستان به صدارت برادرحکمتیار قرارذیل اند :

۱- محترم وحیدالله « سباوون » وزیردفاع ملي مربوط حزب اسلامي افغانستان
۲ - محترم محمدیونس «قانوني» وزیراموروداخله مربوط جمعیت اسلامي
۳ - محترم عبدالهادي « ارغندیوال » وزیرمالیات مربوط حزب اسلامي افغانستان
٤ - محترم انجنراحمدشاه «احمدزي» وزیرتعلیم وتربیه (مربوط اتحاد اسلامي)
۵ - محترم قیام الدین «کشاف » وزیراطلاعات وکلتور(مربوط اتحاد اسلامي)
٦- محترم سیدحسین « انوري » وزیر کارواموراجتماعي(مربوط حرکت اسلامي محسني)
۷ - محترم سیدمحمدعلي «جاوید» وزیرپلان (مربوط حرکت اسلامي محسني)
۸- محترم عالمي بلخي وزیرتجارت (مربوط وحدت اسلامي گروپ اکبري)
۹- محترم مولوي سمیع الله نجیبي وزیر امورشهدا ومعلولین (ازجماعة الدعوة الي القرآن والسنة)

به اساس یك گزارش دیگر قرار است وزراي نامبرده امروز مراسم تحلیف را بجا آورده رسماً به امورمحوله خویش آغازنمایند .

دفاتحې اعلان

دهیواد دنامتوعالم «مفسرالقرآن ، شیخ الحدیث مولوي عبدالرحیم مشهوربه « کهان مولوي صاحب » دوفات له امله چي جنازه یې تیره جمعه دننګرهار دکندیباغ دحضرتانو په هدیره کي خاوروته سپارل شوي، دوستانوته خبر ورکول کیږي چي دمرحوم فاتحه دجمعي په ورځ دسرطان په ۱۵مه نیټه دسهارله اوو بجوڅخه دغرمي تر یوي بجي پوري دجلوزو کمپ لومړي خور ته نژدي دکهان مولوي صاحب په جامع جومات کي دده دزامنو هریوه مولوي فضل الله «نایب» ،مولوي ارحم الله « سردار» ، حمدالله «مفکر»، شکرالله ، رضوان الله ، دمرحوم دوروڼو اووریرونو او دننګرهار دجبرهار کندي باغ اوکهان د سپین ږیرو اوعلماوو له خوا اخیستل کیږي . دوستان دي خبروي .

دفاتحې اعلان

دخداي بخلي سوداګرحاجي حسن ګل «حاجي» ، دمړيني له کبله چي جنازه ئي پخواپه کابل کي خاوروته سپارل شوي دوستانوته خبرورکول کیږي چي دناریته وفاتحه دپنجشنبي په ورځ دسرطان دمیاشتي ۱۳مه نیټه چي دجولاي له (٤) نیټي سره سمون خوري دسهارله (۹) بجو څخه تر (۱۲) بجیوپوري دپیښور دناصرباغ رود په شپږمه کوڅه کي دحاجي ظاهر جامع جومات کي دلاندینیو وارثانو له خوا اخیستل کیږي .

حاجي خیالي ګل «حاجي» وورور، دالحاج پلازي دوکانداران،حاجي ګل «حاجي»، حاجي خان «حاجي»، نورمحمد جان «حاجي» زامن .

زرین ګل «حاجي» اوښاګل «حاجي» وریرونه ، د الحاج پلازي سوداګر، حاجي رحمن ګل «حاجي» ، عبدالصمد حاجي ، عبدالقیوم « حاجي » او محمد نادر جان «حاجي» اوښي. حاجي خان جان «حاجي» . حاجي زرجان « حاجي » ، حاجي محمدهاشم «حاجي» ، حاجي شیرعلي خان «حاجي» ، حاجي رمضان حاجي . محمدامین «حاجي»، عبدالمالك «حاجي»، اختیارګل « حاجي » پښهران مارکیټ دوکانداران حبیب محمدداود «حاجي» ، وحید الله «حاجي»، شیرآغا،محمد الله «حاجي»، اوویس الله «حاجي» دتره زامن ،حاجي شاولي خان «حاجي»، سیدجان «حاجي»، کریم «حاجي»، حاجي سراج الدین «حاجي»، حاجي اقبال جان «حاجي»، اوطاهر «حاجي» خوریونه، سوداګرحاجي میراګل «حاجي»، داوښي پلار، حاجي حبیب الله حاجي ، نجیب الله حاجي باجه ګان. حاجي فضل الرحمن «حاجي» دوواره خسر .

دمبارکۍ پیغامونه

کابل ښارته دحزب اسلامي دمجاهد امیر وروور حکمتیار دننوتو اودهیواد دصدراعظم په توګه د وروورحکمتیار دلوړي پوړته ګولو له امله دشهادت اداري ته دهیواد له بیلابیلو سیمواو په پاکستان اونورو بهرنیوهیوادوتوکي دمهاجرینو دکمپونو اوروسي نمایندګیو څخه دمبارکي پیغامونه رارسیدلي دي .

دحزب اسلامي دلومړي لمبرقول اردو ټول منسوبین ،دضربتي ښارغنډ عمومي قوماندان ډګرجنرال زرداد « فریادي» ، عبدالغفار، زعفران ، نصرالله خان، دحزب اسلامي دامنیتي چارو مسئول نورون خان محمدخان ، داداري نظار اومالي کمیټي مسئولینو، دحضرت عباس دفرقي قوماندان مدیر میر زمان ، دسما فرقي سرپرست میرویس خان، دبغلان ولایت دخوست فرنګ ولسوالي په نمایندګي مولوي «جویا» ، مولوي خلیل الرحمن ، قوماندان سیف الرحمن ، قوماندان عبدالصمد له لاس الجلس څخه داود عابدي، د چکدري کمپ مهاجرینو اومجاهدینو، په کوټه کي دشهیدمولوي حبیب الرحمن دلیسي مدیر او معلمینو دجنوب غرب دحوزي دمحصلینوناظم اعلي عبدالحلیم «حلیم» دجنوب غرب دکوټي دګیتي لیسي استادانو او زده کوونکو په کوټه کي دجماعت اسلامي امیر مولاناعبدالحق صاحب ، مولانا محمدهاشم اودآمان شهید دفوټبال کلپ غړو دروړ حکمتیارته دهیواد د نوي صدراعظم په توګه دلوړي پوړته کولو مبارکي ویلي اوخپل بشپړ ملاتړئي ورڅخي څرګند کړي دي .

په پیغامونوکي راغلي چي موږ کابل ته دوروورحکمتیار تګ یوښلک ګام بولو خداي (ج) دګوکړي چي دوروورحکمتیار په تګ سره په هیواد کي سوله اوامن ټینګ اودیره سرچه اسلامي منتخب حکومت دجوړیدو لپاره لاره هواره شي .

په پیغامونوکي د حزب اسلامي اوجمعیت اسلامي ترمنځ دتړون ستاینه شوي اوداتړون ئي یوازي دافغانستان نه بلکي دټول جهان دمسلمانانو لپاره یوښلک شګرن ګڼلي اودهیواد له صدراعظم او ددولت له رئیس څخه په پیغامونوکي غوښتنه شوي چي دواړه خواوي باید دماهیبر دتړون دړناوي وکړي اوخپلي کړي وعدي په عمل کي ثابتي کړي .

همدارازپه پیغامونوکي داستاد رباني، استادسیاف اوانجنیر احمدشاه مسعود هلي ځلي ستایل شوي اوله ټولو جهادي رهبرانو اومجاهدینو څخه غوښتل شوي چي دسولي دپروسي دپرمختګ په لاره کي خپلي هراړخیزي همکاري ونه سپموي .

په امریکاکي دیو اسلامي سازمان ۱۱ تنه غړي ونیول شول :

واشنګټن - دچنګاښ ۱۳ مه :

دامریکا په ابریزون ریاست کي پولیسو دیوه اسلامي تنظیم یوولس تنه فعال کارکونکي پدي تورونیول ، چي غوښتل ئي دولتي ودانۍ په بمونو والوزوي داسلامي تنظیم برټن ویاند دپولیسو دغه تورپه ټینګه ردکړي اوددوي پرخلاف ئي دپولیسو اقدام په بدنیتي مبني ګڼلی دي

خویش مي توانند ازاین طریق به افغانستان بازگردند .

قابل یادآوري است که علي اکبرهاشمي «رفسنجاني » رئیس جمهور ایران طي دیدار باهیئت کمیسیون اقتصادي افغانستان که دراین اواخروارد تهران شده بود ازفراهم آوري سهولیات بیشتري براي مهاجران افغان در ایران اطمینان داد .

عنقریب خط

وارد مزارشریف گردند .

مدیرکل بخش خارجي امورمهاجرین درحالیکه برموقف ایران مبني بر عودت داوطلبانه مهاجران افغان به افغانستان تاکید کرد افزوده است که ایران هیچگاهي مهاجرین افغان را جبراً ازآن کشور خارج نخواهد ساخت .

موصوف دررابطه به بازگشت مهاجرین افغان خاطرنشان کرد که براي عودت مهاجرین ازطریق ترکمنستان به افغانستان سهولیات بیشتري مدنظر گرفته شده که درصورت رضاورغبت

گروه طالبان درشرایطی که همه طالب

رادیومسکو طي تبصره خصوصي پیرامون تحولات ورویداد هاي اخیر درافغانستان اعلان داشته که تمام احزاب وگروه هاي افغان بجز از گروه طالبان براي دستیابي صلح وآرامش دراین کشور به اقدامات صلحجویانه پرداخته ،اما گروه طالبان پروسه صلح را ردمي کنند .

تبصره مذکورمي افزاید: گروه طالبان راکت پراگني هاي خودرا برشهرکابل که اکثراً مناطق مسکوني وشهریان کابل راهدف قرارمیدهد ادامه داده وباعث تلفات وجراحت بیشترمردم غیرنظامي مي گردند .

درتبصره مذکور آشتي ملي بهترین راه براي اعاده ثبات وآرامش درافغانستان خوانده شده وموقف جنگ طلبانه طالبان درچنین یك شرایطي که همه بطرف صلح روي مي آورند ، زیرسوال قرارگرفته است .

تبصره راجع به اتحاد حزب اسلامي وجمعیت اسلامي خاطرنشان مي سازد که همشکري این دوجناح قوي ومطرح درعرصه سیاسي ونظامي افغانستان ازنقش مهم وارزنده اي برخوردار بوده ، سایر گروه ها بشمول جنبش ملي اسلامي شمال نیز علاقمندي خودرا براي سهم گیري درپروسه صلح نشان داده اند .

تبصره دراخیر به کنفرانس بین المللي تهران تحت عنوان (افغانستان وامنیت منطقه) اشاره نموده علاوه مي کند : کنفرانس مذکور بخاطري درخوردقت واهمیت مي باشد که نظرات ودیدگاهاي نمایند گان عالي رتبه همه گروه هاي افغان ومتخصصان کشورهاي خارج شامل درکنفرانس بجز ازگروه طالبان باهم مطابقت ومشابهت داشته است .

د ویښتو رژیدو شرطیه علاج

د وتړنګو اورژیدونکو ویښتو شرطیه اومنفرد علاج
Tower - Hair - re- growing Oil
دابه ستاسو ویښته چمحدار ، اووده او پاسته کړي . خشکي به ختمه کړي او ویښته به نه رژیږي ، او نوي ویښته به راوځیږي .ددې مسلسل استعمال سره به په بې ویښتو سر دوباره د [illegible] راوخیږي او ګنجي کیدل به بیخي ختم شي .
مراکز فروش :
- ولي میډیکوز – ناصرباغ .
- نظام جنرل سټور – خیبربازار .
- اقبال برادر خیبربازار پښاور ۲۱٤٠۹۱ فون
- رحمان بابا - درملتون – چوك مخابرات شهرجلال آباد .
- فوجي سټي ټیپوسلطان روډ – پښاور
- داکترشان زمان عرب جهارخیل پل
- بازارګل زمان .
ای - بین سرین میډیسن کمپنی ګرینه حقاني ، بهیکر: ناصرباغ روډ بورډ .
محمد میډیسن اینډ جنرل سټور - حیات آباد (سپر مارکیټ) .
- مهمند جنرل سټور - حیات آباد
قریشي درملتون –وچ تهر – ششتو .
وسیم درملتون دکان نمبر (۱) ناصرباغ روډ پښاور بورډ .
مهاجربازار جلوزو کمپ عمران خان دکان نمبر (۸).

TOWER
HAIR
RE-GROWING
OIL

شهید حافظ حیدر ، مجاهد نوجوان ونمونه

این نوجوان مبارز و مجاهد شهید «حافظ حیدر» مي باشد . وي درسال ۱۳۵۷ یعني دراولین صبحدم جهاد درقریه « یوزباشي » ولسوالي بگرام پروان چشم به جهان کشود . شهید حافظ حیدر فرزند شهید « پریزاد » میباشد که وي نیزازمجاهدین سرسپرده راه جهاد بود . شهید «پریزاد »درسرطان ۱۳۵۸ طي یك کمین گیري سربازان روسي که در « اله ساي» «محراب» صورت گرفته بود ، بشهادت رسید . « شیرین زاد » برادر حافظ حیدر نیز یك مجاهد ایثارگر بود . درمجموع خانواده ایکه حافظ حیدردرآن بدنیا آمده بود یك خانواده مجاهد بود که درراه جهاد تکالیف زیادي را متقبل شده وشهدایي رابه بارگاه خداوند تقدیم داشته بود .

حافظ حیدرهمراي برادرانش قاري سلیمان ومحمدعیسي به مدرسه عبدالله بن عباس شامل شد که درآنوقت تحت سرپرستي څارنوال صاحب نقیب الله اداره میشد؛ درمدرسه عبدالله بن عباس حافظ حیدر یك شاگرد لایق واول نمره صنف بود . درکنفرانس هاي جهاد که اکثراً درکمپ ورسك دایرمیشد حافظ حیدربااینکه هنوز خوردسال بود نعره « تکبیر » بطرز هیجان آور وتحسین انگیز مي گفت .

وي درسال ۱۳٦۷ وارد « منصوره ماډل هایي سکول » لاهور شد .

حافظ حیدردرتجوید وحفظ قرآن چنان لیاقت نشان داد که ازطرف قاضي صاحب حسین احمد به لقب « سرمشمان» خوانده شد. دومنصوره د روس خوه را تعقیب میکرد ودرین ضمن ورزش کاراته وتکواندو را نیز درمدتي فراگرفت . پس ازکامیابي شاهکار دریکي ازمسابقات لقب «حیدر» به او داده شد . ودرسال ۱۳۷۴ آموزشگاه ورزش تکواندو وکاراته رالحت سرپرستي خود تاسیس نمود .

شهید حافظ حیدر که درداماں جهاد وانقلاب بزرگ شده بود در سال ۱۳۷٤ درجمع داوطلبان جهاد به کشمیررفت ودرمدت کمي چنان رشادت نشان داد که هم سنگران و مجاهدین دیگر اوراعمره مختار» لقب دادند . در سرطان همین سال درست درهمان ماهي که پدر حافظ حیدر سالهاقبل درکمین روسهاشهید شده بود حافظ حیدر نیزدرکمین سربازان هندي بشهادت رسید .

طی ارسال پیامی

ولسوالي چهاردهي موفقیت هاي هرچه بیشتر صدر اعظم جدید کشور را درامورمحوله وتلاش هاي خستگي ناپذیرشان را دراستقرار صلح وثبات دایمي وپایان یابي جنگ هاي بي مفهوم درافغانستان عزیز، ازبارگاه ایزدمتعال استدعا نموده اند .

درقسمت دیگري ازپیام آمده است مامتیقنیم که اتحاد این دو تنظیم «قوي، نیرومند و مطرح جهادي برمنطق جنگ مهرختم نهاده پیام آورصلح سرتاسري درافغانستان مي باشد .

دطالبانو دراکټي

پوټن ټيي او دغه پلاك ته زیان ورسید .

ریوټ زیاتوي په کومرنوروسیمو کي چي ترغټتو لګیدلي د سراو مال کوم زیان ئي نه دي اړولي

دامریکا دآزادی د

له کابل څخه دشهادت خبریال دمسؤلومقاماتو په حواله ریوټ راکوي پدي پیغام کي ویل شوي دي : دافغانستان داسلامي دولت اوخلکو په نمایندګي دجولاي دمیاشتي څلورمه دامریکا دخپلواکي (۲۲۰) مي کلیزي له امله تاسو اوستاسو له لاري دامریکا دمتحده ایالاتو خلکو ته مبارکي اوښي هیلي څرګندوم .

زه باورلرم چي ددواړو هیوادوموجوده دوستانه اړیکي دسولي اوامنیت په ګټه ځانګړي ارزښت لري .

دپیغام په پاي کي همدارنګه ویل شوي دي : له وخت سره به استقلادي سره بوځل بیا تاسي جناب دروګښتیا اودامریکا دمتحده ایالاتو دخلکو دموکالي لپاره دافغانستان دخلکواوپه ځانګړي توګه هیله ثرګندوم .

رهني اوتعمیراتي بانك

کابل - دچنګاښ ۱۳ مه :

رهني اوتعمیراتي بانك تیره ورځ ترلنډتوقف وروسته بیاپه فعالیت پیل وکړ .

دکابل څخه دوارسیدلي ریوټ په اساس په هغه غونډه کي چي له همدي امله جوړه شوي وه درهني اوتعمیراتي بانك رئیس انجنیرعبدالحفیظ «محبوب» ددغه بانك داهمیت اوبیا احیاء دضرورت په باب خبري وکړې اوددغه بانك دمسئولینو له کار اوفعالیت څخه خوښي ثرګنده کړه .

دیادوني وړده نوموړي بانك دتحمیل شویو جګړو له امله سخت تاواني شوي او خودهغه دمسئولینو دتوجه له امله ددري سوه پنځوس ملیونو افغانیو په لګښت بیاترمیم او جوړ شوي او د استفادي وړګرځېدلي دي .

افغان ها باید از

ازهمه افغانستانها بخصوص افغانهائیکه درایالات سرحد پاکستان بسرمي برند این است که از اینگونه اشخاص واجراو مراجعه نکنند

سرقونسل افغانستان درپشاور افزود که افغان هاباید عرض ین به قونسلگري افغانستان درپشاور مراجعه نموده ودربدل (۱٤٠١) دالر پاسپورت قانوني بدست آورند .

سلیمان شاه درمورد پاسپورت هاي تقلبي گفت : افرادیکه پاسپورت هاي جعلي غیرقانوني اعلان شده را اخذمي کنند پول آن به جیب هاي شخصي کساني مي افتد که آنرا جعل مي کنند و این پول درجمله عواید صکوك دولت شامل نمي شود که این عمل درذات خود بحیث یك خیانت ملي محسوب مي گردد .

سرقونسل افغانستان از برادران وخواهران افغان خواتقاضا به عمل آورده که درزمینه باقونسلگري افغانستان همکاري نمایند وازکسانیکه به چنین اقدام غیرقانوني متوسل مي شوند ، خواسته است که ازتادیه پاسپورت هاي جعلي به مردم خودداري نمایند درغیرآن درصورت بدست آوردن اسناد نقد اینگونه اشخاص دستگیرشده وطبق قانون ومقررات باآنان برخورد خواهدشد .

سلیمان شاه افزود که درقونصلگري افغانستان پاسپورت هاي قانوني افغانستان وجود دارد وهرافغان بااسناد مربوط مي تواند به قونصلگري مراجعه کرده وپاسپورت اخذ نماید .

ددولت رئیس

رئیس دغه کمیسیون ته وظیفه ورکړه چي دغه پنځوس ملیونه افغانۍ دمصیبت ځپلوکورنیو باندي وویشي .

دیادوني وړده دچنګاښ په ٦ مه چي کابل ښارته دافغانستان داسلامي دولت دصدراعظم او دحزب اسلامي افغانستان دامیر ورانګ مسره همون دراوړ طالبانو دکابل په ښارباندي په وحشیانه توګه ترڅنګ وویشتل چي په نتیجه کي (۱۸۰) کسان یا شهیدان اویاهم ټپیان شول .

دعظمی صدارت په

له کابل څخه دشهادت خبریال دعظمی صدارت د مطبوعاتي دفتر دریوټ په اساس خبر راکوي په دغو خبروکي کرزي په کابل کي داقتصادي حالت او دبیرغلوروالي په باب مفصل معلومات وړاندي کړل او دانګلستان دسفارت له استازي نه ئي وغوښتل چي دغه هیوادافغانستان سره په اقتصادي بیلابیلو برخوکي مرسته وکړي .

په ریوټ کي ویل شوي چي په دغو خبروکي دانګلستان استازي دافغانستان دبیارغوني اواحیا په لاره کي دخپل هیواد دهراړخیزوهمکاریو ژمنه وکړه .

عکس العمل

بدروازه هاي شهرکابل رسانیده بالاشتعال تام براي تصرف شهر چندین بار به تهاجمات وسیع وگسترده اي پرداختند امانه تنها اینکه قادربه اشغال کابل نشدند، بلکه تلفات جاني و خسارات زیادمالي رامتقبل گردیدند .

مجله «تایمز» مي افزاید : افراد مسلح گروه طالبان روزانه پانزده راکت وبعضاً بیش ازهفتاد راکت برشهرکابل پرتاب مي کنند که اکثر آن بر مناطق مزدحم ومسکوني شهر اصابت کرده وموجب تلفات وخسارات زیادي براي مردم غیرنظامي مي گردد .

مردمیکه ازهراس راکت پراگني هاي مذکور مجبوربه ترك منازل خویش گردیده وبه ساحات مصئون تري پناهنده مي شوند، غالباً قربانی ماین هاي فرش شده زمیني مي گردند .

این مجله به نقل ازمحمدابراهیم ورسجي شاروال کابل مي نگارد که تاهنوز سیستم مخابرات،شبکه برق وآب رساني بصورت کامل فعال نشده وبیش ازنیم ملیون ازشهریان کابل باکمبود مواد غذایي مواجه مي باشند .

شاروال کابل ازسازمان ملل متحد وسایر موسسات ودولت امدادي خارجي خواسته است که براي رفع نیازمندي هاي شهریان کابل هیجگونه کمك بشري را ازافغانهادریغ ننمایند .

که زمونږ غوښتنې او

دوحدت اسلامي گوند مشر استاد محمدکریم «خلیلي» دحزب اسلامي اوجمعیت اسلامي د ووستي تړون څخه هرکلي کړی دی .

استادخلیلي له بي بي سي سره دمرکي په ترڅ کي وویل ! موږ همیشه ویلي دي اواوس هم پسه دي ټینګارکوو چي جګړه زمونږ دهیواد د روانو ستونزو غوښې ته شي پرابستلي او پسه جګړه دستلي اومشکلاتو دحل لاره ده .

موږ همیشه دمذاکراتو طرفداروو او اوس هم یو، موږ دپيلابيلو ولوسره په مذاکراتو کي مشکل درلود . موږ دنورو ولوسره مفاهمي اومذاکري درلودي موږ بوځل بیا دټولوډلو ترمینځ په ډیالوګ تاکید کوو .

استاد«خلیلي» وویل : ددي سره سره چي زمونږ تنظیم دهماهنګي شورا غړي دي موږ ځانګړي نظریات لرو اودهرډول مذاکراتو څخه ښه استقبال کوو .

استاد «خلیلي» ددي پوښتني په ځواب کي چي دحزب اسلامي اوجمعیت اسلامي سره به یوځاي شي کنه وویل ! په هغي صورت کي چي زمونږ ملحوظات او وړاندیزونه په معقول ډول حل شي طبعي خبره ده چي موږ به ددغو ورویو سره یوځای شو او زه ډیرو [illegible] هیله لرو چې ډیل مشکلات دتفاهم اومذاکراتو له لاري حل کړي .

استادخلیلي ددي پوښتني په ځواب کي چي دهیواد صدراعظم وروور حکمتیار به مزارشریف اوبامیانوته سفرونه وکړي اویه لوموړي ولایتونوکي به دجنبش مشراوتاسو تشویق کړي چي دحزب اوجمعیت په ووستي ائتلاف کي شامل شي وویل : موږ تراوسه پوري په دې اړه پوره خبرتیا نلرو خوزموږ دوستي دحزب اسلامي دوروڼو سره دپخوا په شان ټینګه ده . کله چي دغه سفرونه وشي اومذاکرات صورت ونیسي بیا به خلك خبرتیا ترلاسه کړي اوس مخکي له وخته ده چي زه به دي اړه څه ووایم .

قیادت

د بدمرغیو په کنده کي پرته وي او د پردیو لپاره سوړنه به وي .

نیك مرغه ملتونه اړتولنې هغه دي چي سالم مشرتوب اوقیادتونه ولري .بدمرغه ټولني اوملتونه هغه دي چي خاین او دوږغږن قیادتونه ورپه برخه شوي دي ؟؟؟